

## DEPARTMENT OF LABOR

Employment Standards Administration  
Wage and Hour DivisionMinimum Wages for Federal and  
Federally Assisted Construction;  
General Wage Determination Decisions

General wage determination decisions of the Secretary of Labor are issued in accordance with applicable law and are based on the information obtained by the Department of Labor from its study of local wage conditions and data made available from other sources. They specify the basic hourly wage rates and fringe benefits which are determined to be prevailing for the described classes of laborers and mechanics employed on construction projects of a similar character and in the localities specified therein.

The determinations in these decisions of prevailing rates and fringe benefits have been made in accordance with 29 CFR Part 1, by authority of the Secretary of Labor pursuant to the provisions of the Davis-Bacon Act of March 3, 1931, as amended (46 Stat. 1494, as amended, 40 U.S.C. 276a) and of other Federal statutes referred to in 29 CFR part 1, Appendix, as well as such additional statutes as may from time to time be enacted containing provisions for the payment of wages determined to be prevailing by the Secretary of Labor in accordance with the Davis-Bacon Act. The prevailing rates and fringe benefits determined in these decisions shall, in accordance with the provisions of the foregoing statutes, constitute the minimum wages payable on Federal and federally assisted construction projects to laborers and mechanics of the specified classes engaged on contract work of the character and in the localities described therein.

Good cause is hereby found for not utilizing notice and public comment procedure thereon prior to the issuance of these determinations as prescribed in 5 U.S.C. 553 and not providing for delay in the effective date as prescribed in that section, because the necessity to issue current construction industry wage determinations frequently and in large volume causes procedures to be impractical and contrary to the public interest.

General wage determination decisions, and modifications and supersedes decisions thereto, contain no expiration dates and are effective from their date of notice in the **Federal Register**, or on the date written notice is received by the agency, whichever is earlier. These decisions are to be used in accordance with the provisions of 29

CFR parts 1 and 5. Accordingly, the applicable decision, together with any modifications issued, must be made a part of every contract for performance of the described work within the geographic area indicated as required by an applicable Federal prevailing wage law and 29 CFR part 5. The wage rates and fringe benefits, notice of which is published herein, and which are contained in the Government Printing Office (GPO) document entitled "General Wage Determinations Issued Under The Davis-Bacon And Related Acts," shall be the minimum paid by contractors and subcontractors to laborers and mechanics.

Any person, organization, or governmental agency having an interest in the rates determined as prevailing is encouraged to submit wage rate and fringe benefit information for consideration by the Department.

Further information and self-explanatory forms for the purpose of submitting this data may be obtained by writing to the U.S. Department of Labor, Employment Standards Administration, Wage and Hour Division, Division of Wage Determinations, 200 Constitution Avenue, NW., Room S-3014, Washington, DC 20210.

Modification to General Wage  
Determination Decisions

The number of the decisions list to the Government Printing Office document entitled "General Wage Determinations Issued Under the Davis-Bacon and related Acts" being modified are listed by Volume and State. Dates of publication in the **Federal Register** are in parentheses following the decisions being modified.

## Volume I

## Maine

ME020002 (Mar. 1, 2002)  
ME020005 (Mar. 1, 2002)  
ME020007 (Mar. 1, 2002)  
ME020007 (Mar. 1, 2002)  
ME020009 (Mar. 1, 2002)  
ME020010 (Mar. 1, 2002)

## Volume II

## Delaware

DE020002 (Mar. 1, 2002)

## Volume III

## Florida

FL020017 (Mar. 1, 2002)  
FL020032 (Mar. 1, 2002)

## Volume IV

## Michigan

MI020001 (Mar. 1, 2002)  
MI020002 (Mar. 1, 2002)  
MI020003 (Mar. 1, 2002)  
MI020004 (Mar. 1, 2002)  
MI020005 (Mar. 1, 2002)  
MI020007 (Mar. 1, 2002)

MI020008 (Mar. 1, 2002)  
MI020010 (Mar. 1, 2002)  
MI020011 (Mar. 1, 2002)  
MI020012 (Mar. 1, 2002)  
MI020013 (Mar. 1, 2002)  
MI020015 (Mar. 1, 2002)  
MI020016 (Mar. 1, 2002)  
MI020017 (Mar. 1, 2002)  
MI020019 (Mar. 1, 2002)  
MI020020 (Mar. 1, 2002)  
MI020021 (Mar. 1, 2002)  
MI020023 (Mar. 1, 2002)  
MI020027 (Mar. 1, 2002)  
MI020030 (Mar. 1, 2002)  
MI020031 (Mar. 1, 2002)  
MI020035 (Mar. 1, 2002)  
MI020036 (Mar. 1, 2002)  
MI020046 (Mar. 1, 2002)  
MI020047 (Mar. 1, 2002)  
MI020050 (Mar. 1, 2002)  
MI020060 (Mar. 1, 2002)  
MI020062 (Mar. 1, 2002)  
MI020063 (Mar. 1, 2002)  
MI020064 (Mar. 1, 2002)  
MI020066 (Mar. 1, 2002)  
MI020067 (Mar. 1, 2002)  
MI020068 (Mar. 1, 2002)  
MI020069 (Mar. 1, 2002)  
MI020070 (Mar. 1, 2002)  
MI020071 (Mar. 1, 2002)  
MI020072 (Mar. 1, 2002)  
MI020073 (Mar. 1, 2002)  
MI020074 (Mar. 1, 2002)  
MI020075 (Mar. 1, 2002)  
MI020076 (Mar. 1, 2002)  
MI020077 (Mar. 1, 2002)  
MI020078 (Mar. 1, 2002)  
MI020079 (Mar. 1, 2002)  
MI020080 (Mar. 1, 2002)  
MI020081 (Mar. 1, 2002)  
MI020082 (Mar. 1, 2002)  
MI020083 (Mar. 1, 2002)  
MI020084 (Mar. 1, 2002)  
MI020085 (Mar. 1, 2002)  
MI020087 (Mar. 1, 2002)  
MI020089 (Mar. 1, 2002)  
MI020090 (Mar. 1, 2002)  
MI020091 (Mar. 1, 2002)  
MI020092 (Mar. 1, 2002)  
MI020093 (Mar. 1, 2002)  
MI020094 (Mar. 1, 2002)  
MI020095 (Mar. 1, 2002)  
MI020096 (Mar. 1, 2002)  
MI020097 (Mar. 1, 2002)  
MI020105 (Mar. 1, 2002)

## Wisconsin

WI020003 (Mar. 1, 2002)  
WI020004 (Mar. 1, 2002)  
WI020005 (Mar. 1, 2002)  
WI020006 (Mar. 1, 2002)  
WI020008 (Mar. 1, 2002)  
WI020009 (Mar. 1, 2002)  
WI020010 (Mar. 1, 2002)  
WI020011 (Mar. 1, 2002)  
WI020013 (Mar. 1, 2002)  
WI020016 (Mar. 1, 2002)  
WI020017 (Mar. 1, 2002)  
WI020019 (Mar. 1, 2002)  
WI020020 (Mar. 1, 2002)  
WI020025 (Mar. 1, 2002)  
WI020030 (Mar. 1, 2002)  
WI020046 (Mar. 1, 2002)  
WI020047 (Mar. 1, 2002)

## Volume V

## Iowa

IA020001 (Mar. 1, 2002)  
 IA020002 (Mar. 1, 2002)  
 IA020003 (Mar. 1, 2002)  
 IA020004 (Mar. 1, 2002)  
 IA020005 (Mar. 1, 2002)  
 IA020006 (Mar. 1, 2002)  
 IA020008 (Mar. 1, 2002)  
 IA020010 (Mar. 1, 2002)  
 IA020012 (Mar. 1, 2002)  
 IA020013 (Mar. 1, 2002)  
 IA020014 (Mar. 1, 2002)  
 IA020016 (Mar. 1, 2002)  
 IA020017 (Mar. 1, 2002)  
 IA020024 (Mar. 1, 2002)  
 IA020025 (Mar. 1, 2002)  
 IA020028 (Mar. 1, 2002)  
 IA020029 (Mar. 1, 2002)  
 IA020031 (Mar. 1, 2002)  
 IA020054 (Mar. 1, 2002)  
 IA020056 (Mar. 1, 2002)  
 IA020059 (Mar. 1, 2002)  
 IA020060 (Mar. 1, 2002)

#### Kansas

KS020007 (Mar. 1, 2002)  
 KS020013 (Mar. 1, 2002)  
 KS020018 (Mar. 1, 2002)  
 KS020019 (Mar. 1, 2002)  
 KS020020 (Mar. 1, 2002)  
 KS020021 (Mar. 1, 2002)  
 KS020023 (Mar. 1, 2002)  
 KS020026 (Mar. 1, 2002)

#### Missouri

MO020001 (Mar. 1, 2002)  
 MO020003 (Mar. 1, 2002)  
 MO020010 (Mar. 1, 2002)  
 MO020013 (Mar. 1, 2002)  
 MO020016 (Mar. 1, 2002)  
 MO020041 (Mar. 1, 2002)  
 MO020042 (Mar. 1, 2002)  
 MO020043 (Mar. 1, 2002)  
 MO020046 (Mar. 1, 2002)  
 MO020047 (Mar. 1, 2002)  
 MO020051 (Mar. 1, 2002)  
 MO020053 (Mar. 1, 2002)  
 MO020054 (Mar. 1, 2002)  
 MO020055 (Mar. 1, 2002)  
 MO020056 (Mar. 1, 2002)  
 MO020057 (Mar. 1, 2002)  
 MO020058 (Mar. 1, 2002)  
 MO020059 (Mar. 1, 2002)

#### Nebraska

NE020021 (Mar. 1, 2002)

#### Volume VI

##### Alaska

AK020001 (Mar. 1, 2002)  
 AK020002 (Mar. 1, 2002)  
 AK020003 (Mar. 1, 2002)  
 AK020006 (Mar. 1, 2002)  
 AK020008 (Mar. 1, 2002)

##### Colorado

CO020015 (Mar. 1, 2002)

##### South Dakota

SD020005 (Mar. 1, 2002)  
 SD020009 (Mar. 1, 2002)

#### Volume VII

##### Nevada

NV020003 (Mar. 1, 2002)  
 NV020004 (Mar. 1, 2002)  
 NV020005 (Mar. 1, 2002)  
 NV020009 (Mar. 1, 2002)

### General Wage Determination Publication

General wage determinations issued under the Davis-Bacon and Related

Acts, including those noted above, may be found in the Government Printing Office (GPO) document entitled "General Wage Determinations Issued Under the Davis-Bacon And Related Acts". This publication is available at each of the 50 Regional Government Depository Libraries and many of the 1,400 Government Depository Libraries across the country.

General wage determinations issued under the Davis-Bacon and Related Acts are available electronically at no cost on the Government Printing Office site at [www.access.gpo.gov/davisbacon](http://www.access.gpo.gov/davisbacon). They are also available electronically by subscription to the Davis-Bacon Online Service (<http://davisbacon.fedworld.gov>) of the National Technical Information Service (NTIS) of the U.S. Department of Commerce at 1-800-363-2068. This subscription offers value-added features such as electronic delivery of modified wage decisions directly to the user's desktop, the ability to access prior wage decisions issued during the year, extensive Help Desk Support, etc.

Hard-copy subscriptions may be purchased from: Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, (202) 512-1800.

When ordering hard-copy subscription(s), be sure to specify the State(s) of interest, since subscriptions may be ordered for any or all of the six separate Volumes, arranged by State. Subscriptions include an annual edition (issued in January or February) which includes all current general wage determinations for the States covered by each volume. Throughout the remainder of the year, regular weekly updates will be distributed to subscribers.

Signed at Washington, DC this 12th day of December 2002.

**Carl J. Poleskey,**

*Chief, Branch of Construction Wage Determinations.*

[FR Doc. 02-31785 Filed 12-19-02; 8:45 am]

**BILLING CODE 4510-27-M**

### NUCLEAR REGULATORY COMMISSION

[Docket No. 40-2259]

### Final Finding of No Significant Impact for the Proposed Use of Alternate Concentration Limits for Ground Water at Pathfinder Mines Corporation's Lucky MC Site, Gas Hills Region of Wyoming

#### I. Introduction

The U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) is considering an

amendment of NRC Source Material License SUA-672 to authorize the licensee, Pathfinder Mines Corporation (PMC) to apply Alternate Concentration Limits (ACLs) to licensed constituents of ground water at the Lucky Mc uranium mill tailings site in the Gas Hills region (south central) of Wyoming. PMC submitted, by letter dated December 21, 2000, a license amendment application requesting ALCs for six ground water constituents at their Lucky Mc site. Hills region of The NRC staff submitted a request for additional information by letter dated October 26, 2001, and PMC responded January 11, and November 4, 2002, with application page changes.

An Environmental Assessment (EA) was performed by the NRC staff in support of its review of PMC's license amendment request, in accordance with the requirements of 10 CFR Part 51. The conclusion of the Environmental Assessment is a Finding of No Significant Impact (FONSI) for the proposed licensing action.

#### II. Supplementary Information

##### Background

The PMC Lucky Mc former uranium mill site (now a mill tailings site) is licensed by the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) under Source Materials License SUA-672 to possess byproduct material in the form of uranium processing waste, such as mill tailings, generated by past uranium processing operations. The PMC Lucky Mc site is located in the Gas Hills region of Fremont County, Wyoming, approximately 72 kilometers (45 miles) east of Riverton, Wyoming. The mill operated from 1958 to 1988 and has been dismantled and disposed of. The site contains three disposal areas (tailings impoundments) and three tailings solution ponds. The license establishes a ground water protection standard at one Point of Compliance (POC) well near the disposal area. This well is used to monitor water quality because hazardous constituents have leached from the milling waste into the upper aquifer.

The ACL application requests that site-specific concentration limits for six hazardous constituents in ground water be granted for the PMC site in place of the current concentration values in the license. The licensee has indicated that the concentration limits required to be met under the licensed corrective action program are not attainable due to the high cost and the influence of mining-impacted water. The ground water at the PMC site and surrounding areas is impacted by open-pit uranium mines